t48_bvfunc26 (TMbAczRdFHhCg7jsk16EoEXrggsCm5hoMki)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_margrel1 : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k11\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow ((r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k12\_bvfunc\_1\ X0))\ (k11\_bvfunc\_1\ X0)) \wedge (r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k11\_bvfunc\_1\ X0))\ (k12\_bvfunc\_1\ X0))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1\_funct\_1\ X2) \wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k12\_bvfunc\_1\ X0)) \Leftrightarrow (r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ X1\ X2)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1\_funct\_1\ X2) \wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))) \wedge ((v1\_funct\_1\ X3) \wedge ((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow ((v1\_funct\_1\ (k12\_bvfunc\_1\ X0)) \wedge ((v1\_funct\_2\ (k12\_bvfunc\_1\ X0)\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ (k12\_bvfunc\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge((v1\_funct\_2\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))))\Rightarrow(k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2 = k10\_bvfunc\_1\ X0\ X2\ X1) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X1)\ (k12\_bvfunc\_1\ X0))\wedge(r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k10\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X1))\ (k11\_bvfunc\_1\ X0))))$$